

TOSHIBA



24/40/43/48/49 L18 Series

24/28/32 W18 Series

UPUTSTVA O RADU

Sadržaj

Informacija o bezbjednosti	3
Oznake na proizvodu	3
Podaci o okolini	5
Informacija o odstranjivanju	5
Informacija o REACH	6
Izjava o usaglašenosti sa EU	6
Funkcije	7
Uključeni dodaci	7
Notifikacije u mirovanju	7
Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje	7
Korištenje glavnog menija televizora	8
Instalacija baterija u daljinskom upravljaču	9
Priključak za napajanje	9
Povezivanje antene	9
Obaveštenje o licenciranju	10
Daljinski upravljač	11
Povezivanja	12
Uključivanje/fisključivanje	13
Prva Instalacija	13
Korišćenje funkcija tabele satelitskih kanala	14
Reprodukcija preko USB ulaza	14
USB snimanje (opciono)	15
Pretraživač medija	16
CEC	16
Sadržaj menija podešavanja	17
Općenito o korištenju televizora	21
Korištenje Liste kanala	21
Konfigurisanje roditeljskih postavki	21
Elektronski vodič kroz programe	21
Teletekst usluga	22
Ažuriranje softvera	22
Rješavanje problema i savjeti	22
PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja	23
Kompatibilnost AV i HDMI signala	23
Podržani formati fajlova u USB režimu	24
Podržane DVI rezolucije	25
DVD MODALITET (<i>u zavisnosti od modela</i>)	26
Informacija o bezbjednosti	26
Napomene o diskovima	26
Kako gledati DVD	26
Tasteri kontrolnog panela DVD-a	26
Opšta reprodukcija	26
Rešavanje problema DVD-a	27
Tipovi diskova ompatibilni sa ovim uredom	28
Tehnički podaci	28

Pregled daljinskog upravljača	29
Općenito o korištenju DVD-ja (ako je DVD dostupan)	30

	Oprez RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE	
<p>OPREZ DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJI KORISNIK MOŽE SAM POPRAVITI. VRŠITI SERVISIRANJE KOD STRUČNOG OSOBLJA</p>		

U ekstremnim meteorološkim uvjetima (oluje, munje) i tokom dugog nekorišćenja (kad idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni utikač koristi se za odspajanje TV prijemnika s mreže i stoga mora ostati nadohvat ruke. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uređaj će i dalje crpeti energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

Napomena: Slijediti instrukcije na ekranu oko rada sa povezanim odlikama.

VAŽNO - Molimo pročitate u potpunosti ove upute prije instaliranja ili upravljanja

UPOZORENJE: Ovaj uređaj je namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) koje imaju dovoljno sposobnosti / iskustva za upravljanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute za korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbjednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara iznad nivoa mora, na suhim lokacijama i u regionima sa umjerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namijenjen za kućnu ili sličnu opću upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mjestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilaciju ne treba ometati pokrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- Utikač kabla za napajanje treba biti lako dostupan. Nemojte postavljati TV, nameštaj itd. na kabl. Oštećeni kabl za napajanje/utikač može da izazove požar ili električni udar. Kabel za napajanje držite za utikač, nemojte isključivati televizor iz struje tako što ćete vući za kabl za napajanje. Nikada ne dirajte kabl/utikač mokrim rukama, to može dovesti do kratkog spoja ili električnog udara. Nikada nemojte vezivati kabl u čvor ili vezivati ga s drugim kablovima. Kada je oštećen, kabl se mora zamijeniti i to treba obaviti stručno osoblje.
- Nemojte izlagati televizor tekućinama koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

• Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte otvorene plamenove, kao što su upaljene svijeće na ili pored televizora.

- Ne stavljajte bilo kakve izvore topline, kao što su električne grijalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljajte televizor na pod ili površine pod nagibom.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domašaja beba, djece ili kućnih ljubimaca.
- Pažljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak posjeduje zavrtnejeve, čvrsto zategnite zavrtnejeve kako biste spriječili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtnejeve i pravilno postavite gumene nožice stalka.
- Ne bacajte baterije u vatru ili sa opasnim i zapaljivim materijalima.

Upozorenje: Baterije se ne smiju izlagati velikoj toploti, kao što je sunce, vatra ili slično.

UPOZORENJE - Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica ili naglavnih slušalica može oštetiti sluh.

PRIJE SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito djeca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućištu.

Oprez	Opasna ozljeda ili smrtonosni rizik
Rizik od električnog udara	Rizik visokog napona
Održavanje	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sljedeći simboli se koriste na proizvodu kao oznake za ograničenja, mjere predostrožnosti i sigurnosne upute. Svako objašnjenje se uzima u obzir samo kada je na proizvodu navedena odgovarajuća oznaka. Imajte na umu takvu informaciju iz sigurnosnih razloga.



Oprema klase II: Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtijeva sigurnosnu vezu sa električnim uzemljenjem.



Opasni terminal pod naponom: Označeni terminal(i) je/su opasni u normalnim uvjetima funkcioniranja.



Oprez, vidjeti upute za upotrebu: Označeni dio/dijelovi sadrže/zamjenjive dugmaste ili ćelijske baterije.



Laserski proizvod klase 1: Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je siguran u razumno predvidljivim uvjetima funkcioniranja.

UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, Opasnot Od Kemijskih Opekotina

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmastu bateriju. Ukoliko se baterija proguta, može dovesti do teške unutrašnje opekotine u samo 2 sata i može dovesti do smrti.

Držite stare i nove baterije dalje od dece.

Ako odeljak baterije se dobro ne zatvara, prekinuti upotrebu proizvoda i držati ga dalje od djece.

Ukoliko mislite da su baterije bile progutane ili postavljene unutar nekog djela tijela, smesta tražite medicinsku pomoć.

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju ili lokaciju pod nagibom. Televizor može pasti i time uzrokovati teške povrede ili smrt. Mnoge ozljede, naročito kod djece, se mogu izbjeći preduzimanjem jednostavnih mjera opreza, poput:

- Upotrebe ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Upotrebe namještaja koji sigurno podupire televizor.
- Osiguravanja da televizor ne visi preko ivice namještaja koji ga podupire.
- Ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. viseće ormariće ili stalaže za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajuću podršku.
- Ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog namještaja.
- Edukujte djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se dohvatio televizor ili njegove kontrole. Ako postojeći televizor premješate, trebate u obzir uzeti sve gore navedeno.

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte upute prije montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtnjeve za montažu na zid da biste spriječili da televizor padne. Nemojte previše zatezati zavrtnjeve.

UPOZORENJE

Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator, vidi EN 60728-11).

Koristeći posebne funkcije za promjenu veličine prikazane slike (npr. promjena razmjera visina/širina) u svrhe javnog prikazivanja ili u komercijalne svrhe, to može prekršiti zakon o autorskim pravima.

Paneli LCD ekrana su proizvedeni korištenjem izuzetno visokog nivoa precizne tehnologije; međutim, ponekad nekim dijelovima na ekranu mogu da nedostaju elementi slike ili mogu imati svjetlosne tačke. Ovo nije znak kvara.

Televizor se smije puštati u rad samo preko utičnice od 220-240 V AC, 50 Hz. Vodite računa da televizor ne stoji preko kabela za napajanje. Nemojte odsjeci mrežni utikač ove opreme, on sadrži specijalni filter protiv radio smetnji, čije će uklanjanje oslabiti performanse opreme. Mora biti zamijenjen samo odgovarajućim i odobrenim tipom. UKOLIKO IMATE SUMNJE, POSAVJETUJETE SE S KOMPETENTNIM ELEKTRIČAROM.

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Podaci o okolini

Ovaj TV je napravljen da bude prijateljski ka okolini. Za smanjenje potrošnje energije, preduzmite sljedeće korake:

Ukoliko **Uštedu energije** postavite na **minimum, srednje, maksimum ili automatski**, TV će u skladu s tim smanjiti potrošnju energije. Ukoliko želite postaviti **Pozadinsko svjetlo** na određenu vrijednost, postavite kao **Uobičajeno** i prilagodite **Pozadinsko svjetlo** (nalazi se ispod postavke za **Uštedu energije**) ručno, koristeći Lijevu ili Desnu tipku na daljinskom upravljaču. Da ovu postavku isključite, postavite na **Isključeno**.

Napomena: Dostupne opcije za **Uštedu energije** se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog **Režima** u meniju **Podešavanja>Slika**.

Podešavanja za **Uštedu energije** se mogu pronaći u meniju **Podešavanja>Slika**. Primjetite da neke postavke slike neće biti moguće promeniti.

Ako se uzastopno pritisne taster za lijevo ili desno, "Ekran će se isključiti za 15 sekundi." poruka će se prikazati na ekranu. Izaberite **PRODUŽI** i pritisnite **OK** da biste smjesta isključili ekran. Ako ništa ne pritisnete, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koji taster na daljinskim ili na TV-u da biste opet uključili ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je **Režim** postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga od dovoda struje. Tako se takođe smanjuje potrošnja energije.

Informacija o odstranjivanju

Sljedeće informacije odnose se samo na države članice Evropske Unije:

Odlaganje proizvoda

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da proizvodi moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.

od kućnog otpada. Integrirane baterije i akumulatori mogu da se odlože sa proizvodom. Oni će biti odvojeni u centrima za reciklažu.

Crna traka označava da je proizvod plasiran na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se osigura pravilno odlaganje proizvoda i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje baterija i/ili akumulatora

Simbol sa precrtanom kantom za smeće označava da baterije i/ili akumulatori moraju da se sakupe i odlože odvojeno od kućnog otpada.

Ukoliko baterija ili akumulator sadrži vrijednosti veće od vrijednosti navedenih za olovo (Pb), živu (Hg) i/ili kadmij (Cd) definirane u Evropskoj direktivi za baterije, tada će se kemijski simboli za olovo (Pb), živu (Hg) i / ili kadmij (Cd) pojaviti ispod simbola precrtane kante za otpatke.

Učešćem u odvojenom prikupljanju proizvoda i baterija, pomoćićete da se osigura pravilno odlaganje i baterija i time ćete pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o sabirnim i reciklažnim programima dostupnih u vašoj zemlji, kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Kemijska uredba Evropske unije (EU) REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija) je stupila na snagu 1. juna 2007. godine sa faznim rokovima do 2018. godine.

Kompanija Toshiba će ispuniti sve REACH zahtjeve i posvećena je da našim klijentima obezbijedi informacije o prisustvu supstanci uključenih u listu kandidata u našim proizvodima u skladu sa REACH uredbom.

Na web stranici www.toshiba-tv.com potražite informacije o prisustvu supstanci uključenih u listu kandidata u skladu sa REACH u koncentracijama većim od 0,1 % mase po homogenom materijalu.

Izjava o usaglašenosti sa EU



Ovaj proizvod ima oznaku CE u skladu sa povezanim Evropskim direktivama.

Za CE označavanje je odgovorna kompanija Vestel UK, Langley, Berkšir, SL3 6EZ.

Ovaj proizvod je označen CE oznakom u skladu s povezanim evropskim direktivama, a prije svega s RoHS direktivom 2011/65/EU. Štoviše, ovaj proizvod je u skladu sa Direktivom ekodizajna 2005/32/EC (EuP) i 2009/125/EC (ErP) i njenim povezanim mjerama implementacije.

Ova oprema je u skladu sa zahtjevima Tehničke uredbe o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi.

Funkcije

- TV u boji s daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovska/satelitski TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Opcija Fransat Instalacija
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI utičnice
- USB ulaz
- Sistem ekranskog menija.
- Scart utičnica za vanjske uređaje (kao što su DVD plejeri, PVR, video igre, itd).
- Stereo zvučni sistem
- Teletext
- Priključak za slušalice
- Sistem automatskog programiranja
- Ručno štelovanje
- Automatsko isključivanje nakon najviše osam sati
- Tajmer za spavanje
- Blokada za djecu
- Automatsko utišavanje zvuka kada nema prijenosa
- NTSC reprodukcija
- AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)
- PLL (traženje frekvencije)
- PC ulaz
- Režim Igre (po izboru)
- Funkcija Isključi sliku
- Snimanje programa (po izboru)
- Snimanje Tajmšifting (po izboru)

Uključeni dodaci

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Uputstva
- Kratko uputstvo
- Dokumentacija proizvoda
- Kabel za povezivanje bočne AV veze(**)

(**) Samo ograničeni modeli

Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu vašeg televizora, provjerite dokumentaciju proizvoda za njegove specifikacije


Za detaljnije informacije o instalaciji, funkciji i kontroli, pogledajte cijelo uputstvo na našem web sajtu na <http://www.toshiba-tv.com>

Notifikacije u mirovanju

Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. sa antenskog ili HDMI izvora)3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sjedeći put uključite TV, pojavit će se sljedeća poruka. „**TV je automatski prešao u mirovanje jer nije bilo signala duže vrijeme.**“

Opcija Automatsko isključivanje televizora (u meniju Podešavanja>Sistem>Više) može da se postavi podrazumjevano na vrijednost između 1 i 8 sati. Ukoliko ova postavka nije podešena kao **Isključeno** i ostavite televizor uključen i ne radite sa njime u toku postavljenog vremena, on će da pređe u stanje mirovanja nakon isteka zadanog vremena. Kada nakon toga uključite televizor, prikazaće se sljedeća poruka „**Televizor je automatski prešao u stanje mirovanja jer nije bilo rada duže vrijeme.**“ Prije nego što televizor pređe u režim mirovanja, prikazaće se prozor za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će prijeći u režim mirovanja nakon 5 minuta. Možete označiti **Da** i pritisnuti **OK** da biste odmah prebacili televizor u režim mirovanja. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen. Takođe možete izabrati da otkazete funkciju Automatsko isključivanje televizora u ovom dijalogu. Označite **Onemogućiti** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen a funkcija će biti otkazana. Možete omogućiti ovu funkciju ponovo promjenom podešavanja opcije **Automatsko isključivanje televizora** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više.**

Kontrolni ključevi TV-a i upravljanje



1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Tipka Jačina zvuka/Info/Odabir liste izvora i Mirovanje-Uključeno

Kontrolni prekidač daje vam mogućnost da kontrolišete funkcije Jačinu zvuka/ Program/ Izvor i Mirovanje-uključeno.

Da biste promijenili zvuk: Povećati zvuk pritiskanjem tipke ka gore. Smanjiti zvuk pritiskanjem tipke ka dolje.

Da promijenite kanal: Pritisnite sredinu tipke i na ekranu će se pojaviti baner informacija o kanalu. Pomičite se kroz snimljene kanale guranjem tipke prema gore ili dolje.

Da biste promenili izvora: Dvaput pritisnite sredinu tastera (ukupno dva puta), lista izvora će se pojaviti na ekranu. Pomičite se kroz dostupne izvore guranjem tipke prema gore ili dolje.

Da biste isključili TV: Pritisnite središnji dio tipke i zadržite nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Za uključivanje televizora: Pritisnite središnji dio tipke, televizor će se uključiti.

Napomene:

- U slučaju da isključite TV, ovaj se krug ponavlja iz postavke jačine zvuka.
- Pomoću kontrolne dugmadi nije moguće prikazati OSD glavnog menija.

Upravljanje pomoću daljinskog upravljača

Pritisnite taster **Meni** na daljinskom kako bi se prikazao ekran glavnog menija. Koristite tastere za usmjeravanje i taster **OK** za upravljanje i podešavanje. Pritisnite dugme **Return/Back** ili **Menu** da izadjete iz ekrana menija.

Odabir ulaza

Nakon priključivanja vanjskih sistema na vaš televizor, možete prebaciti na različite izvore unosa. Pritisnite tipku **Izvor** na daljinskom upravljaču da izaberete različite izvore.

Mijenjanje kanala i jačine zvuka

Možete promijeniti kanal i podesiti zvuk dugmićima **Glasnoća +/-** i **Program +/-** na daljinskom upravljaču.

Korištenje glavnog menija televizora

Kada pritisnete taster **Meni**, glavni meni televizora će se pojaviti u dnu ekrana. Možete se kretati kroz meni pomoću navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili vidjeli opcije podmenija označenog menija, pritisnite **OK**. Kada označite opciju menija, neke stavke podmenija tog menija se mogu pojaviti u gornjem dijelu trake menija radi brzog pristupa. Da biste koristili brz pristup stavci, označite je, pritisnite **OK** i podesite po želji pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno. Kada završite, pritisnite **OK** ili taster **Nazad/Povratak** za izlaz.

Pritisnite **Izlaz** da zatvorite glavni meni.

1. Početak

Kada je glavni meni otvoren, biće označena traka **Početnog** menija. Sadržaj **Početnog** menija se može prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih menija. Samo označite opciju i pritisnite navigacijsku tipku za dolje na daljinskom upravljaču. Ako ugledate opciju **Dodaj na početak**, možete je dodati u **Početni** meni. Na isti način možete obrisati ili promijeniti položaj svake stavke u **Početnom** meniju. Pritisnite navigacijsku tipku za dolje, izaberite brisanje ili premještanje ikone i pritisnite **OK**. Za premještanje stavke menija koristite

navigacijske tipke za desno i lijevo da biste izabrali položaj na koji želite premjestiti stavku i pritisnite **OK**.

2. TV:

2.1. Vodič

Elektronskom vodiču kroz programe možete pristupiti pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.2. Kanali

Možete pristupiti meniju **Kanali** pomoću ove opcije. Za više informacija pogledajte odjeljak **Korištenje liste kanala**.

2.3. Tajmeri

Možete podesiti tajmere za buduće događaje pomoću opcija ovog menija. Takođe možete pregledati prethodno kreirane tajmere u ovom meniju.

Da biste dodali novi tajmer izaberite karticu **Dodaj tajmer** pomoću tastera **Lijevo/Desno** i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite, pritisnite **OK**. Novi tajmer će biti kreiran.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Promijenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali podešavanja.

Da biste otkazali već podešen tajmer, označite tajmer, izaberite karticu **Obrisi odabran tajmer** i pritisnite **OK**. Prikaz će se poruka za potvrdu. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Tajmer će biti otkazan.

Nije moguće podesiti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima u isto vrijeme. U tom slučaju ćete biti upitani da izaberete jedan od ovih tajmera i da otkazete ostale. Označite tajmer koji želite da otkazete i pritisnite **OK**, prikazaće se meni **Opcije**. Zatim označite **Podesi/Otkazi** i pritisnite **OK** da biste otkazali taj tajmer. Nakon toga ćete morati da sačuvate izmene. Da biste to uradili, pritisnite **OK**, označite **Sačuvaj izmene** i ponovo pritisnite **OK**.

2.4. Snimci (po izboru)

Možete upravljati svojim snimcima pomoću opcija ovog menija. Možete reprodukovati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Označite karticu pomoću navigacijske tipke za lijevo ili desno i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije.

Podešavanja snimaka

Takođe možete konfigurirati preference svojih snimaka pomoću kartice **Podešavanja** u meniju **Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoću tipke za **Lijevo** ili **Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **željenu** stavku u podmeniju i podesite je pomoću tastera za **Lijevo** ili **Desno**.

Rani početak: Možete postaviti tajmer snimanja tako da počinje ranije pomoću ovog podešavanja.

Kasni završetak: Možete postaviti tajmer snimanja da završi kasnije pomoću ovog **podešavanja**.

Maksimalno snimanje sa vremenskim pomakom: Ovo podešavanje vam omogućuje da postavite maksimalno dozvoljeno vrijeme snimanja sa vremenskim pomakom. Dostupne opcije su približne i stvarno vrijeme snimanja se u praksi može promijeniti u zavisnosti od emitovanja. Rezervisane vrijednosti i vrijednosti slobodnog prostora za skladištenje će se promijeniti u skladu sa ovim podešavanjem. Uvjerite se da imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom trenutno snimanje možda neće biti moguće.

Automatsko odbacivanje: Možete podesiti tip odbacivanja kao **Ništa**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkraće**. Ako nije podešeno na **Ništa**, opciju **Nereprodukovano** možete podesiti kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju preference za brisanje snimaka radi dobijanja više prostora za skladištenje za buduće snimke.

Informacije o hard disku: Možete vidjeti detaljne informacije o USB memorijskom uređaju koji je povezan sa vašim televizorom. Označite i pritisnite **OK** za pregled, a za zatvaranje pritisnite **Nazad/ Povratak**.

Formatiranje diska: Ako želite da obrišete sve datoteke na povezanom USB memorijskom uređaju i konvertujete format diska u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je opcija **Formatiranje diska** označena. Pojaviće se meni na ekranu koji će vam zatražiti da unesete PIN(*). Nakon što unesete PIN, pojaviće se poruka potvrde. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB memorijskog uređaja. Izaberite **Ne** i pritisnite **OK** za otkazivanje.

(* Podrazumijevani PIN može biti podešen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

3. Postavke

Možete upravljati podešavanjima vašeg televizora pomoću opcija ovog menija. Za više informacija pogledajte odjeljak Sadržaj menija Podešavanja.

4. Izvori

Možete upravljati referencama ulaznog izvora pomoću opcija ovog menija. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

4.1. Podešavanja izvora

Uredite nazive, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora.

Instalacija baterija u daljinskom upravljaču

Skinite stražnji poklopac kako biste otkrili odjeljak za baterije. Umetnite dvije **AAA** baterije. Osigurite se da se slažu oznake (+) i (-) (obratite pažnju na pravilni polaritet). Nemojte miješati stare i nove baterije. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Vratite poklopac. Prikazaće se poruka na ekranu kada su baterije prazne i moraju se zamijeniti.

Imajte da umu da, kada su baterije slabe, rad daljinskog upravljača može biti oslabljen.


Priključak za napajanje

VAŽNO: Televizor je dizajniran je za rad na napajanju od **220-240V AC, 50 Hz**. Kad ga raspakujete, pričekajte da se TV prijemnik prilagodi na temperaturu okoline prije nego ga uključite u izvor napajanja. Uključite kabl napajanja u utičnicu mrežnog napajanja.

Povezivanje antene

Umetnite utikač antene ili kablovske TV u utičnicu **ULAZ ZA ANTENU (ANT.)** ili satelitski kabl u utičnicu **SATELITSKI ULAZ (LNB)** koja se nalazi na zadnjoj strani televizora.

Stražnja strana televizora



1. Satelit
2. Antena ili kabl



Ako želite da povežete uređaj sa televizorom, uvjerite se da su i televizor i urežaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Termini HDMI i HDMI Multimedijalni Interfejs visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby Audio i dvostruki D simbol zaštitni su znaci kompanije Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podržava Dolby Digital Plus™)



Za DTS patente, vidi <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, i DTS TruSurround je zaštitni znak kompanije DTS, Inc.© DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, vidi <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno čine registrirane robne marke, a DTS 2.0+Digital Out je robna marka kompanije DTS, Inc.© DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, vidi <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ili DTS-HD, i zajedno sa simbolom, su registrirane robne marke kompanije DTS, Inc.© DTS, Inc. Sva prava zadržana.




DVB je registrirani zaštitni znak DVB Projekta.

[1] EIA/CEA-861-D usklađenost pokriva prijenos nekomprimiranog digitalnog video zapisa sa zaštitom digitalnog sadržaja visokog propusnog opsega koja je standardizirana za prijem video signala visoke definicije. To je razvojna tehnologija, pa je moguće da neki uređaji ne rade pravilno na televizoru.

Ovaj proizvod uključuje tehnologija za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Primena ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora biti autorizovana sa strane


































Rovi Corporation, i namjenjena je za domaću upotrebu i ostale ograničene upotrebe osim ako nije drugačije autorizovano sa strane Rovi Corporation. Obrnuti inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Logotip "CI Plus" je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.



1. **Pripravnost:** Uključivanje/isključivanje televizora
2. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i izvore sadržaja
3. **Numerički taster:** Prebacuje kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu
4. **Jezik:** Menja režime zvuka (analogni TV), prikazuje i menja jezik zvuka/titlova i uključuje i isključuje titl (digitalna televizija, gdje je moguće)
5. **Meni:** Prikazuje TV meni.
6. **Glasnoća +/-**
7. **Info:** Prikazuje informaciju u vezi sa sadržajem na ekranu, prikazuje skrivene informacije (pokazati - u TXT režimu).
8. **Navigacijske tipke:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u režimu teleteksta kada se pritisne tipka za desno ili lijevo
9. **U redu:** Potvrđuje odabir korisnika, zadržava stranicu (u TXT režimu) daje listu kanala (DTV režime)
10. **Straga/Povratak:** Vraća na prethodni ekran, otvara indeksnu stranicu (u modu teleteksta)
11. **Tipke u boji:** Slijediti instrukcije na ekranu za funkcije obojenih tastera
12. **Premotaj:** Vraća slike natrag u medijima kao što su filmovi
13. **Snimak:** Snima programe (ako je dostupan)
14. **Pauza:** Puzira reprodukovani medij, počinje snimanje sa vremenskim pomakom (ako je dostupan)
15. **Reprodukuj:** Pusta izabrani medijum
16. **Zaustavi:** Zaustavlja pušteni medijum
17. **Brzo unaprijed:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su filmovi
18. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća na prethodni ekran
19. **Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
20. **Program +/-**
21. **Tekst:** Prikazuje teletekst (gdje može), još jednim pritiskom postavlja teletekst preko normalne slike (miks)
22. **Utišaj:** Isključuje zvuka do kraja

Povezivanja

Konektor	Tip	Kablovi	Uređaj
	VGA veza (stražnja)		
AUDIO ULAZ(**) 	PC/YPbPr Audio veza (bočna)	YPbPr/PC Audio kabl 	
AUDIO ULAZ(**) 	PC/YPbPr Audio veza (bočna)	Kabl za bočno povezivanje Audio/ videa YPbPr/PC Audio kabl 	
	HDMI veza (stražnja)		
	Skart veza (stražnja)		
YPBPR 	YPbPr Video veza (stražnja)	PC na YPbPr veza kabl 	
BOČNI AV(**) 	Bočni AV (Audio/Video) veza (bočna)	Audio/Video kabl 	
BOČNI AV(**) 	Bočni AV (Audio/Video) veza (bočna)	Kabl za bočno povezivanje Audio/ videa Audio/Video kabl 	
SPDIF(**) 	SPDIF (optički izlaz) veza (straga)		
SPDIF(**) 	SPDIF (koaksijalni izlaz) veza (stražnja)		
SLUŠALICE 	Priključak za slušalice (bočni)		
	USB veza (bočna)		
	CI veza (bočna)		

Vidjeti ilustracije na lijevoj strani. Možete koristiti kabl YPbPr na VGA da biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. Ne možete koristiti VGA i YPbPr u isto vrijeme. (**)Za omogućavanje PC/YPbPr audio, morate koristiti bočne audio ukaze sa YPbPr/PC audio kablom za audio vezu. (**)Da biste omogućili PC/YPbPr audio, morate koristiti bočni AV ulaz sa YPbPr/PC audio kablom za audio vezu, koristeći CRVENI i BIJELI ulaz bočnog AV kabela za povezivanje. Ako je neki spoljašnji uređaj priključen preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV režim. Prilikom prijema DTV kanala (Mpeg4 H.264, H.265) ili u režimu Pregledača medija, nije moguće izlaz preko skart priključka.

Kada se koristi sistem za zidnu montažu (dostupan sistem trećih strana na tržištu, ako nije isporučen), preporučuje se prvo utaknuti sve kable na zadnjoj strani TV-a pre njegovog montiranja na zid. Umetajte ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o postavljanju modula, pogledajte uputstvo za upotrebu. Svaki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja koji imaju struju jačju od 500mA može oštetiti TV. Kada povezujete opremu koristeći HDMI kabl sa svojim televizorom, da bi se garantovala dovoljna iminost na parazitna frekventna zračenja, morat ćete koristiti oklopljeni HDMI kabl za velike brzine (visoke kvalitete) i sa feritima.



Ako želite da povežete uređaj na televizor, provjerite jesu li televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

(**) u zavisnosti od modela

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Povežite kabl sa izvorom napajanja, kao naprimjer zidnom utičnicom (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sljedeće:

- Pritisnite tipku **Pripravnost, Program +/-** ili numeričku tipku na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite središnji dio funkcionalnog prekidača na televizoru.

Kako isključiti televizor

Pritisnite tipku **Pripravnost** na daljinskom upravljaču ili pritisnite središnji dio bočnog funkcionalnog prekidača na televizoru i zadržite ga nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite strujni kabl iz utičnice.

***Napomena:** Ako je televizor u režimu mirovanja, LED indikator mirovanja može treptati označavajući da su aktivne funkcije poput pretraživanja u mirovanju, preuzimanja putem etera i tajmera. LED indikator takođe može da trepti kada televizor uključujete iz režima pripravnosti.*

Prva Instalacija

***Napomena:** Ako želite da obavite FRANSAT instalaciju, umetnite FRANSAT karticu (opciono) u terminal sa uslovnim pristupom vašeg televizora prije uključivanja televizora.*

Tokom prvog uključjenja, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sljedećim koracima vodiča za instalaciju, preference pomoću tastera za usmjeravanje i tastera **OK**:

Na drugom ekranu podesite svoju državu. Ovisno od izabrane zemlje, moguće je da vam se zatraži da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. Morate uneti PIN kada se to od vama zatraži kasnije kod neke operacije sa menijama.

***Napomena:** M7(*) tip operatora će biti definisan prema izborima **Jezik** i **Zemlja** koje ste napravili tokom **Prve instalacije**.*

() M7 je dostavljač digitalnih satelitskih servisa.*

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** u sljedećem koraku. Ova opcija će konfigurisati podešavanja vašeg TV-a te u zavisnosti od modela TV-a koji koristite, podržane osobine se mogu prikazati u bočnom uglu ekrana u info baneru. Ova opcija je namijenjena jedino za upotrebu u radnjama. Preporučuje se da za kućnu upotrebu izaberete **Kućni režim**. Ova opcija će biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** i može se kasnije uključiti/isključiti. Izaberite i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Na sljedećem ekranu možete podesiti tipove emitovanja za pretragu, podesiti pretragu kodiranih kanala i preference vremenske zone (u zavisnosti od izbora države). Pored toga možete postaviti neki tip emitovanja kao svoj omiljeni. Prioritet će se dati

odabranoj vrsti signala u toku procesa pretrage, a njegovi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

O biranju tipa emitovanja

Da biste uključili opciju pretrage za tip emisije, označite i pritisnite **OK**. Okvir za potvrdu pored izabrane opcije će biti označen. Da biste isključili opciju pretrage izbrisite potvrdu iz okvira pritiskom na taster **OK** nakon što pomerite fokus na opciju željenog tipa emisije.

Digitalna antena: Ukoliko je opcija pretrage Digitalne antene uključena, televizor će tražiti zemaljski signal nakon što se završe ostala početna podešavanja.

Digitalna kablovska: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Digitalne Kablovske** televizije, televizor će tražiti digitalnu kablovsku televiziju nakon što završi sa ostalim početnim podešavanjima. Prije početka pretrage će se prikazati poruka koja će vas upitati da li želite da obavite pretragu kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK**, možete izabrati **Mrežu** ili podesiti vrijednosti kao što su **Frekvencija**, **ID mreže** i **Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** možete podesiti **Početnu frekvenciju**, **Krajnju frekvenciju** i **Korak pretrage** na sljedećem ekranu. Kada završite, označite **Sljedeće** i pritisnite **OK** za nastavak.

***Napomena:** Trajanje pretrage će se promijeniti u zavisnosti od izabranog Koraka pretrage.*

Satelit():** Ukoliko je opcija pretrage **satelitskog** signala uključena, televizor će tražiti digitalni satelitski signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke. Prije no što pretraga satelita bude izvršena, neke postavke treba napraviti. Prikazće se meni u kom možete izabrati pokretanje instalacije operatora **M7** ili **Fransat** ili obične instalacije.

Za pokretanje instalacije M7 operatora podesite **Tip instalacije** kao **Operator** i **Satelitski operator** kao povezan M7 operator. Zatim označite opciju **Željeno skeniranje**, podesite kao **Automatsko skeniranje kanala** i pritisnite **OK** za pokretanje automatske pretrage. Ove opcije se mogu unapred izabrati ovisno o izborima **Jezika** i **Zemlje** koje ste napravili u prethodnim koracima procesa prve instalacije. Ovisno o tipu M7 operatora, možda će se od vas zatražiti da izaberiete **HD/SD** ili listu kanala specifičnu za zemlju. Izaberite jednu i pritisnite **OK** za nastavak.

Sačekajte dok sken ne završi. Sada je lista instalirana.

Dok obavljate instalaciju M7 operatora, ako želite koristiti parametre za instalaciju satelita koji se razlikuju od podrazumevanih podešavanja, odaberite opciju **Željeno skeniranje** kao **Ručno skeniranje kanala** i pritisnite tipku **OK** za nastavak. Potom će se pojaviti meni **Tip antene**. Nakon odabira tipa antene i željenog satelita u narednim koracima, pritisnite **OK** za promenu parametara instalacije satelita u podmeniju.

Za početak instalacije **Fransat-a**, podesite **Tip instalacije** kao **Rukovalac** a zatim podesite **Rukovalac satelita** kao povezani Fransat rukovalac. Zatim pritisnite tipku **OK** da pokrenete **Fransat** instalaciju. Možete odabrati pokretanje automatske ili ručne instalacije.

Pritisnite **OK** za nastavak. Obaviće se Fransat instalacija i signali će se sačuvati (ako je dostupno).

Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standardni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale.

Možete izabrati instalaciju Fransat-a bilo kada iz menija **Podešavanja>Instalacija>Automatska pretraga kanala>Satelit**.

Kako bi se pretražili satelitski kanali koji nisu M7 kanali ili Fransat treba da pokrenete standardnu instalaciju. Odaberite **Tip instalacije** kao **Standardni** i pritisnite tipku **OK** za nastavak. Potom će se pojaviti meni **Tip antene**.

Postoje tri opcije za odabir antene. Možete izabrati **Tip Antene** kao **Direktan, Pojedinačni satelitski kabl** ili **DiSEqC prekidač** pomoću tastera za lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene, pritisnite **OK** za prikaz opcija i nastavak. Opcije **Nastavi, Lista transpondera** i **Konfiguriši LNB** će biti dostupne. Možete promijeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću povezanih opcija menija.

- **Direktan:** U slučaju da imate jedan prijemnik i direktni satelitski tanjir, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Odaberite dostupni satelit na sljedećem ekranu i pritisnite **OK** da skenirate za usluge.
- **Satelitski kabl** Ukoliko imate više resivera i jedan satelitski kablovski sistem, odaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Postavite postavke slijedeći instrukcije na narednom ekranu. Pritisnite **OK** za skeniranje za usluge.
- **DiSEqC skretnica:** U slučaju da imate višestruke prijemnike i **DiSEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Zatim podesite **DiSEqC** verziju i pritisnite **OK** za nastavak. Možete podesiti do četiri satelita (ako su dostupni) za verziju v1.0 i šesnaest satelita za verziju v1.1 na sljedećem ekranu. Pritisnite taster **OK** da biste skenirali prvi satelit na spisku.

*(**) Ovu funkciju podržava vaš TV*

Analogan: Ukoliko je opcija pretrage **Analognog** signala uključena, TV će tražiti analogni signal nakon što se finaliziraju ostale početne postavke.

Prikazaće se ekran dijaloga koji traži aktiviranje roditeljske kontrole. Ako odaberete **Da**, prikazaće se opcije roditeljskog ograničenja. Konfigurišite po želji i pritisnite **OK** kada završite. Odaberite **Ne** i pritisnite **OK** za nastavak, ako ne želite da aktivirate roditeljska ograničenja.

Nakon što su početne postavke završene, TV će početi tražiti dostupna emitovanja u izabranim tipovima emitovanja.

Dok traje pretraga, trenutni rezultati će biti prikazani na dnu ekrana. Nakon što se sve dostupne stanice uskladište, meni **Kanali** će se prikazati. Možete urediti listu kanala u skladu sa svojim željama pomoću opcija kartice **Uredi** ili pritisikom na taster **Meni** za prekid i gledanje televizije.

Dok se pretraga nastavlja, može se prikazati poruka koja pita da li želite sortirati kanale po LCN-u(*). Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak.

() LCN je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne signale u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako je dostupan).*

Napomene:

*Za pretragu M7 kanala nakon Prve instalacije, treba da ponovo obavite prvu instalaciju. Ili pritisnite taster **Meni** i uđite u meni **Podešavanja>Instalacija>Automatska pretraga kanala>Satelit**. Potom pratite iste već pomenute korake u izboru satelita.*

Nemojte isključivati televizor za vrijeme pokretanje prve instalacije. Neke opcije nisu dostupne ovisno od izabrane zemlje.

Korišćenje funkcija tabele satelitskih kanala

Možete izvršavati ove operacije koristeći meni **Podešavanja>Instalacija>Satelitska podešavanja>Tabela satelitskih kanala** Postoje dve opcije vezane za tu funkciju.

Možete preuzeti ili postaviti podatke iz tabele satelitskog kanala. Da bi uradili koju od ove dve, morate povezati USB na TV.

Možete preneti trenutne usluge i odnosne satelite i transpondere u TV-u na USB-u.

Osim toga, možete preuzeti jednu od datoteka tabele satelitskih kanala sa USB-a na TV.

Kad izaberete jedan od tih satcodx datoteka, sve usluge i srodni sateliti i transponderi u izabranoj datoteci biće uskladišteni na TV-u. Ako su instalirane zemljane, kablovske i/ili analogne usluge, one će biti zadržane i samo će satelitske usluge biti uklonjene.

Zatim proverite postavke za antenu i promenite ih ako treba. Možda će se pojaviti poruka za grešku „**Nema signala**“ ako postavke za antenu nisu konfigurisane pravilno.

Reprodukcija preko USB ulaza

Možete povezati spoljni čvrsti disk od 2,5" i 3,5" inča (HDD sa spoljašnjim napajanjem) ili USB memorijski uređaj sa vašim televizorom putem USB ulaza na televizoru.

VAŽNO! Napraviti rezervnu kopiju datoteka na disku pre povezivanja na TV-u. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećivanje datoteka ili gubitak podataka. Moguće je da izvesni tipovi USB uređaja (MP3 plejeri) ili USB hard diskovi/memorijski stikovi možda nisu kompatibilni sa ovim TV aparatom.

Televizor podržava FAT32 i NTFS formatiranje diska, ali snimanje (opciono) je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Tokom formatiranja može doći do nekih problema kad formatirate USB dražvoje koji imaju više od 1 TB (terabajta) mijesta.

Sačekajte malo između svakog uključanja i isključenja jer plejer možda još čita fajlove. To može fizički oštetiti USB plejera, pa i samog USB uređaja. Nemojte izvući USB modul za vrijeme izvođenja datoteke.

Možete koristiti USB habove sa vašeg TVa USB ulaza. Nadvorešni USB preporučuju se u takvim situacijama.

Može se koristiti USB sa vašeg TVa ukoliko hoćete da povežete USB hard disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, meni **Pretraživača medija** može prikazati samo 1000 datoteka sa slikama sačuvanim na povezanom USB uređaju.

USB snimanje (opciono)

Snimanje programa

VAŽNO! Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj disk" na svom TV-u koji se nalazi u meniju **TV>Snimanja>Postavke**.

Da biste snimili program, morate prvo povezati USB disk na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja.

Da biste snimali vaš drajv mora imati 2 GB slobodnog mjesta i biti kompatibilan sa USB 2.0. Pojavljuje se poruka o grešci ako USB drajv nije kompatibilan.

Da bi snimali programe dugog trajanja kao filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD). Snimljene programe su sačuvane na povezanim USB disku. Po želji, možete sačuvati/kopirati snimke na kompjuter, ipak, ove datoteke se ne mogu puštati na kompjuteru. Možete ih puštati samo preko TV-a.

Po vreme tajmšiftinga se može pojaviti zadržavanje sinhronizacije usana. Snimanje radija je podržano. TV može snimati programe do deset časova.

Snimljeni programi su podijeljeni na dijelove od 4GB. Ukoliko je brzina snimanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje može propasti i odlika tajmšifting može biti nedostupna.

Zato se preporučuje koristiti USB diskove za snimanje HD programa.

Nemojte izvlačiti USB/HDD disk tokom snimanja. To može oštetiti disk.

Podravaju se višestruke particije. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatirana kao primarna particija da bi se koristila za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukciju, pauzu, prikaz (za dijalog plej-liste) se ne mogu koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Korišćenje teleteksta je takođe onemogućeno kad je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje Tajmšifting

Pritisnite tipku **Pauza** dok gledate neku emisiju da biste aktivirali režim vremenskog pomaka. U režimu tajmšifting, program je pauziran i u isto vrijeme sniman na povezani USB disk.

Pritisnite **Reprodukcija** još jednom da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite taster **STOP** da biste zaustavili tajmšifting i vratili na prenos.

Tajmšift se ne može koristiti u radiju.

Ne možete koristiti brzo premotavanje unazad tajmšiftinga nakon vraćanja na normalnu reprodukciju ili opciju brzog premotavanja unaprijed.

Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimati događaj instantno dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti tipku **Snimanje** na daljinskom upravljaču da biste snimali sljedeći događaj nakon biranja sljedećeg programa iz elektronskog vodiča kroz program. Pritisnite **Stop** da biste otkazali instant snimanje.

Ne možete da menjate emisije tokom moda snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom tajmšiftinga, javiće se poruka upozorenja ukoliko brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite **Snimci** iz **TV** menija. Odaberite snimku sa liste (ukoliko je neka ranije snimljena). Pritisnite tipku **OK** kako biste vidjeli meni **Opcije**. Izaberite opciju i pritisnite **OK**.

Napomena: Gledanje glavnog menija i stavke menija nisu dostupne tokom prikazivanja.

Pritisnite tipku **Stop** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimci**.

Sporo unapred.

Ukoliko pritisnete tipku **Pauza** dok gledate snimljene programe, odlika sporo unaprijed će biti dostupna. Možete koristiti taster **Brzo premotavanje naprijed** za usporavanje premotavanja. Uzastopno pritisnjanje dugmeta **Brzo premotavanje naprijed** mijenja brzinu sporog napredovanja.

Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci** za konfiguraciju podešavanja snimanja i pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Možete koristiti opciju **Formatiraj disk** da biste formatirali povezani USB disk. Da biste koristili opciju **Formatiraj disk**, potreban vam je PIN.

Napomena: Podrazumjevani PIN može biti podešen na **0000** ili **1234**. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom **Prve instalacije**, unesite PIN koji ste izabrali.

VAŽNO! Formatiranje USB drajva će obrisati SVE podatke na njemu i njegov sistem fajlova postat će FAT32. U najviše slučajeva greške rada biće popravljene nakon formatiranja, ali vi gubite SVE podatke.

Koliko se na ekranu prikaže „**učitavanje USB diska je presporo**“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahtjeve brzine. Povežite drugi USB disk.

Pretraživač medija

Možete reprodukovati muziku i filmove i prikazati fotografije uskladištene na USB memorijskom uređaju tako što ćete ga povezati na vaš televizor. Povežite USB uređaj na jedan od USB ulaza sa bočne strane vašeg televizora.

Nakon povezivanja USB uređaja na vaš televizor, meni **Pretraživač medija** će se prikazati na ekranu. Kasnije možete pristupiti sadržaju povezanog USB uređaja bilo kada iz menija **Izvori**. Izaberite povezanu opciju USB ulaza iz tog menija i pritisnite **OK**. Zatim izaberite datoteku i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju.

Željene postavke **Pretraživača medija** možete podesiti pomoću menija **Postavke**. Meniju **Podešavanja** može da se pristupi putem trake sa informacijama koja se prikazuje u donjem uglu ekrana kada pritisnete taster **Informacije** tokom reprodukcije video zapisa ili prikaza fotografije. Pritisnite taster **Informacije**, označite simbol točiča koji se nalazi na desnoj strani trake sa informacijama i pritisnite **OK**. **Podešavanja slike**, **Podešavanja zvuka**, **Podešavanja pretraživača medija** i meniji **Opcija** će biti dostupni. Sadržaji tih menija se mogu promijeniti u skladu sa tipom trenutno otvorene multimedijalne datoteke. Samo će meni **Podešavanje zvuka** biti dostupan tokom reprodukcije audio datoteka.

Rad režima Petlja/Miješano	
Započnite reprodukciju i aktivirajte 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani neprekidno u originalnom poretku.
Započnite reprodukciju i aktivirajte 	Isti fajl će biti neprekidno reproduciran (ponovno).
Započnite reprodukciju i aktivirajte 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema slučajnom redoslijedu.
Započnite reprodukciju i aktivirajte 	Svi fajlovi sa liste će biti reproducirani prema istom slučajnom redoslijedu.

Da biste koristili funkcije, na traci sa informacijama označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste

promijenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god je potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktiviran.

CEC

Ova funkcija omogućava kontrolu preko daljinskog vašeg TV-a iznad CEC-omogućenih uređaja koji su povezani na vaš TV preko HDMI ulaze.

Opcija CEC u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** u početku treba da bude podešena na **Omoгуčeno**. Pritisnite dugme **Izvor** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvora**. Nakon povezivanja CEC izvornog uređaja, on će biti prikazan u meniju izvora svojim imenom umesto ime povezanog HDMI porta (na pr.DVD plejer, Recorder 1 itd.).

Daljinski TV-a automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da bi okončali ovu operaciju i opet kontrolirali TV preko daljinskog, pritisnite i yadržite taster "0" na daljinskom u toku 3 sek.

Možete onemogućiti funkcionalnost opcije CEC podešavanjem povezanе opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

TV takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ovo je zvučna veza namjenjena da zamjeni ostale kablove među TV-a i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Tokom aktivnog ARC-a, TV ne utišava automatski ostale audio izlaze. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk TV-a do nule ako želite slušati zvuk jedino sa ARC izvora (isto kao ostali optički ili ko-aksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promijeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, trebate izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, tasteri zvuka su usmjereni na povezani audio uređaj.

Napomena: ARC je podržan jedino putem HDMI1 ulaza.

kontrola zvučnog sistema

Omoгуčava korišćenje zvučnog pojačala/prijemnika sa TV-om. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog TV-a. Da biste aktivirali ovu funkciju, u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** podesite opciju **Zvučnici kao Pojačalo**. Zvučnici TV-a ću biti uštkani i zvuk gledanog izvora biće dostavljen sa strane povezanog zvučnog sistema.

Napomena: Audio uređaj treba podržavati odliku "kontrola audio sistema" i opcija **CEC** treba biti postavljena na **Omoгуčena**.

Sadržaj menija podešavanja

Sadržaj menija slike	
Režim	Možete promeniti mod slike prema vašim željama ili zahtjevima. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Kino, Igre (opciono), Sport, Dinamički i Prirodni .
Kontrast	Prilagođuje svijetle i tamne vrijednosti ekrana.
Svjetlost	Prilagođuje vrijednosti svjetlosti ekrana.
Oštrina	Podešava vrijednost oštine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrijednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za postavljanje Uštede energije na Uobičajeno, minimalno, srednje, maksimalno, automatski, isključenje ekrana ili isključeno . <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u odnosu na izabrani Režim.</i>
Pozadinsko osvetljenje	Ova postavka služi za upravljanje razinom pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog svjetla neće biti aktivna ako je Ušteda energije postavljena na bilo koju drugu opciju osim Uobičajeno .
Napredne postavke	
Dinamični kontrast:	Možete promijeniti razmjer Dinamičkog kontrasta po želji.
Smanjenje šuma	Ako je signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Temperatura boje	Postavlja vrijednost željene temperature boje. Dostupne opcije su: hladni, normalni, topli i uobičajeni.
Bijela tačka	Ukoliko je Ton boje postavljen na Uobičajeni, ova postavka će biti dostupna. Pojačajte "toplotu" ili "hladnoću" slike upotrebom desne ili lijeve tipke.
Zumiranje slike	
Pomjeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zumiranja slike . Označite i pritisnite OK , zatim pomoću tastera za usmjeravanje pomjerite sliku nagore ili nadole.
Režim filma	Filmovi se snimaju s različitim brzinom izmjene slika nego televizijski programi. Uključite ovu opciju na „automatski“ kada gledate filmove, da biste jasno vidjeli scene sa brzim kretanjem.
Ton kože	Nijansa kože se može mijenjati između -5 i 5.
Nijansa boje	Podesite željeni ton boje.
HDMI puni raspon	Ako gledate iz HDMI izvora, ova osobina će biti vidljiva. Možete ga koristiti da povećate crnoću slike.
Pozicija PC-a	
Auto namještanje	Automatski optimizuje prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
H pozicija:	Ova stavka služi za pomicanje slike horizontalno udesno ili ulijevo na ekranu.
V pozicija:	Ova stavka služi za pomicanje slike vertikalno prema vrhu ili prema dnu ekrana.
Takt tačaka	Podešavanjem takta tačaka ispravljaju se smetnje koje se pojavljuju u vertikalnim prugama u intenzivnim prikazima tačaka kao u proračunskim tablicama, odlomcima ili u tekstu s manjim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora (kompjuter i td), možete imati nejasnu ili šumnu sliku na ekranu. Možete koristiti fazu da bi dobili bolju sliku preko probe.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrijednosti. (Osim u režimu Igre)

U VGA režimu (PC) neki predmeti menija Slike neće biti dostupni. Umjesto toga, postavke VGA režima će biti dodate meniju Slika u PC režimu.

Sadržaj menija zvuka	
Glasnoća	Podešava jačinu zvuka.
Ekvalizator	Postavlja mod ekvilajzera. Postavke po izboru se mogu postaviti jedino u režimu Korisnik .
Balans	Prilagođuje sa kog zvučnika dolazi zvuk.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pobrinite se da je zvuk slušalica prije njihove upotrebe potavljen na nisku glasnoću kako biste spriječili oštećenje sluha.
Režim zvuka	Možete izabrati režim zvuka (ako izabrani kanal to podržava).
AVL (AOG - Automatsko Ograničavanje Glasnoće)	Postavlja zvuk da bi se dobila fiksna razina izlaza između programa.
Slušalice/Izlaz linije	Pri povezivanjem spoljašnjeg pojačala na vaš TV pomoću džeka slušalica, možete postaviti ovu opciju na Izlaz linije. Ako ste povezali slušalice na vaš TV, postavite opciju na Slušalice . Pobrinite se da je ova stavka prije korištenja slišalica postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Liniju izlaza, izlaz slušalica će biti namješten na maksimum te bi to moglo uzrokovati oštećenje sluha.
Dinamički bas	Uključuje ili isključuje dinamičkog basa.
DTS TruSurround	Uključuje ili isključuje DTS TruSurround .
Digitalni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.

Sadržaj menija Instalacija	
Automatsko skeniranje kanala	Prikazuje opcije automatskog štelovanja. Digitalna antena: Pretražuje i čuva antenske DVB stanice. Digitalna kablovska televizija: Pretražuje i čuva kablovke DVB stanice. Analogan: Pretražuje i čuva analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memoriše satelitske stanice.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktan unos emitera programa.
Skeniranje mrežnih kanala	Traži povezane kanale u sistemu emitovanja. Digitalna antena: Traženje antenskih kanala. Digitalna kablovska televizija: Pretražuje kanale kablovske mreže. Satelit: Pretražuje kanale satelitske mreže.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ove postavke za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema uskladištenih analognih kanala i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
Postavke satelita(**)	Prikazuje postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite Možete dodati, izbrisati ili urediti postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promijeniti podešavanje satelitske antene i/ili započeti satelitsku pretragu. Tabela satelitskog kanala: Možete postaviti ili preuzeti podatke tabele satelitskog kanala upotrebom povezanih opcija.
Podešavanje instalacije (opciono)	Prikazuje se meni postavki instalacije Pretraživanje u stanju mirovanja (*) : TV će tražiti nove ili nestale kanale dok je u mirovanju. Sve novonadene kanale biću pokazane. Dinamičko ažuriranje kanala(*) : Ako je ova opcija podešena kao Omogućeno, promjene na kanalima, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titlova itd. će se automatski primeniti tokom gledanja. <i>(*) Dostupnost zavisi od modela.</i>

Podešavanje kućnog transpondera (*)	Koristeći ovaj meni, možete urediti parametre glavnog i rezervnog kućnog transpondera, uključujući Pid povezanog M7 (**) operatora, koji se koristi za preuzimanje liste kanala. Podesite svoje preference i pritisnite Zelenu tipku da sačuvate postavke. Potom pokrenite instalaciju M7 (**) operatora koristeći meni Automatsko skeniranje kanala>Satelit . <i>(*) Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operatora.</i> <i>(**) Dostupnost zavisi od modela.</i>
Brisanje liste usluga	Ova postavka služi za brisanje pohranjenih kanala. Ova postavka vidljiva je samo ako je za državu odabrana Danska, Švedska, Norveška ili Finska.
Izaberite aktivnu mrežu	Ova postavka vam omogućava da odaberete kanale u okviru odabrane mreže koji će se navesti u listi kanala. Ova funkcija je dostupna samo za Norvešku.
Informacioni signali	Možete koristiti ovu stavku menija za praćenje signala povezanih informacija kao što su nivo/kvalitet signala, naziv mreže, itd. za dostupne frekvencije.
Prva instalacija	Briše sve sačuvane kanale i postavke, vraća TV na fabričke postavke.
Fransat opcije (opciono)(**)	Prikazuje Fransat opcije.
Roditeljski nadzor	Prikazuje opcije roditeljskog nadzora. Unesite PIN broj koji ste izabrali prilikom prve instalacije za prikazivanje trenutnih postavki.
Informacije o sistemu	Prikazuje informacije o sistemu.
Informacije o prijemu	Prikazuje informacije o trenutnom prijemu satelitskog signala.
CAS modul	Prikazuje informacije o trenutnom CAS modulu.
Nadogradnja	Prikazuje opcije nadogradnje softvera.

(**) Ovu funkciju podržava vaš TV

Sadržaj menija sistema	
Uslovni pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti različiti jezik u zavisnosti od emitera i zemlje.
Roditeljski	<p>Unesite tačnu lozinku da biste promijenili roditeljske postavke. U ovom meniju možete jednostavno podesiti Zaključavanje menija, Blokada prema uzrastu, Blokada za decu ili Navođenje. Takođe možete podesiti novi PIN ili promijeniti Podrazumevani CICAM PIN koristeći povezane opcije.</p> <p><i>Napomena: Neke opcije menija nisu dostupne ovisno o izabranoj zemlji tijekom Prve instalacije. Podrazumjevani PIN može biti podešen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.</i></p>
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Uredite nazive, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora.
Pristupačnost	Prikaz opcija pristupačnosti televizora.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Omogućuje bilo koju specijalnu funkciju koju je poslao emiter.
Audio opis	<p>Za osobe oštećenog vida i za slijepe bit će puštena narativna traka. Pritisnite OK da biste vidjeli sve dostupne opcije menija Audio opis. Ovo je moguće jedino ako emiter to podržava.</p> <p><i>Napomena(opcionalno): Funkcija audio opisa neće biti dostupna tijekom moda snimanja ili vremenskog pomaka.</i></p>
Više	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.
Istjek menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
LED lampica režima mirovanja	Ako je režim mirovanja podešen na Isključeno, LED lampica za režim mirovanja se neće upaliti kada televizor bude u režimu mirovanja
Ažuriranje softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji firmver. Pritisnite OK da vidite opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim podnaslova	Ova se opcija koristi za odabir titlova koji se pojavljuju na ekranu (DVB titl/ Teletekst titl) ako su oba dostupna. Osnovna vrijednost je DVB titl . Ova funkcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Automatsko isključivanje Televizora	Postavlja željeno vrijeme nakon kojeg televizor prelazi u stanje pripravnosti kada se ne koristi.
Biss kod (**)	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba da upišete BISS kod, možete koristiti ovu postavku. Označite Biss taster pritisnite OK da biste unijeli kod za željeno emitovanje.
Režim Radnja	Odaberite ovaj režim za svrhe prikazivanja u prodavnici. Kada je režim Radnja aktiviran, moguće je da neke stavke u meniju TV-a ne budu dostupne.
Režim startovanje	Ova postavka konfigurije preference režima startovanja. Dostupne su opcije Posljednje stanje i Pripravnost .
CEC	Preko ove postavke možete u cijelosti omogućiti ili onemogućiti CEC funkciju. Pritisnite tipku za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
CEC Automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućuje povezanom uređaju kompatibilnom sa HDMI-CEC da uključi televizor i automatski ga prebaci na ulazni izvor. Pritisnite tipku za lijevo ili desno da omogućite ili onemogućite ovu odliku.
Zvučnici	Da bi mogli čuti zvuk TV-a sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na Pojačalo . Možete koristiti daljinski upravljač TV- a da bi upravljavali jačinom zvuka audio uređaja.
OSS	Prikazuje informacije o licenci za softver s otvorenim kodom

(**) Ovu funkciju podržava vaš TV

Općenito o korištenju televizora

Korištenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listu kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmjene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stanice koje treba da se prikažu korištenjem opcije menija **Kanali**. Pritisnite tipku **OK** da otvorite listu kanala. Možete filtrirati navedene kanale ili obaviti napredne izmjene na trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filtriraj** i **Uredi**. Označite željenu karticu i pritisnite **OK** da biste vidjeli dostupne opcije.

Napomena: *Komande Premjesti, Izbrisi i Uredi naziv u meniju TV>Kanali>Uredi nisu dostupne za kanale koji se emituju sa M7 operatera (ako je M7 dostupan).*

Upravljanje omiljenim listama

Možete kreirati četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV>Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Označite karticu **Uredi** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Poništi oznaku kanala**. Izaberite željeni kanal sa liste priskotom na taster **OK** dok je kanal označen. Možete napraviti više izbora. Takođe možete koristiti opciju **Označi sve/Poništi oznaku svih** za odabir svih kanala sa liste. Pritisnite taster **Nazad/Povratak** za povratak na opcije menija Uređivanje. Izaberite opciju **Dodaj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite tipku **OK**. Prikazaće se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Odabrani kanal(i) će biti dodan(i) na listu. Da uklonite kanal ili kanale sa liste omiljenih kanala, pratite iste korake i podesite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete koristiti funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da trajno filtrirate kanale u listi kanala u skladu sa svojim preferencijama. Na primjer, upotrebom opcija kartice **Filtriranje** možete podesiti da se jedna od vaših omiljenih lista prikazuje svaki put kada otvorite listu kanala.

Konfigurisanje roditeljskih postavki

Opcije menija **Roditeljska kontrola** se mogu koristiti da se korisnicima zabrani gledanje određenih programa, kanala i upotreba menija. Ova podešavanja se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljska kontrola**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN broj. Nakon upisivanja ispravnog PIN-a, meni **Roditeljska kontrola** će biti prikazan.

Zaključavanje menija: Ove postavke omogućavaju ili onemogućavaju pristup svim menijima ili instalacijskim menijima TV-a.

Blokiranje po uzrastu: Kada se ova opcija podesi, televizor uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je nivo uzrasta onemogućen, onemogućava pristup emisijama.

Napomena: *Ako je zemlja tokom Prve instalacije postavljena na Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada po uzrastima** će biti automatski postavljena na 18.*

Blokada za decu: Kada je Blokada za djecu **UKLJUČENA**, televizorom može da se upravlja samo putem daljinskog upravljača. Dugmad kontrolne ploče ne radi u ovom režimu.

Podešavanje PIN-a: Definiše novi PIN broj:

Default CICAM PIN: Ova opcija će se pojaviti kao posivjela ako nijedan CI modul nije ubačen u CI slot TV-a. Možete promijeniti fabrički PIN CI CAM-a koristeći ovu opciju.

TV PIN(*): Omogućavanjem ili onemogućavanjem ove opcije možete dozvoliti ili ograničiti nekim kanalima M7 operatera da šalju upite o PIN-u. Ovi upiti o PIN-u pružaju mehanizam kontrole pristupa za povezane kanale. Ako se opcija podesi na Uključeno, kanalima koji šalju upite o PIN-u se ne može pristupiti ako se prvo ne unese tačan PIN.

(* Ova opcija menija će biti dostupna samo ako se obavi instalacija M7 operatera.

Napomena: *Podrazumjevani PIN može biti podešen na 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (traži se ovisno o izabranoj zemlji) tijekom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.*

Neke opcije nisu dostupne ovisno o modelu i/ili izabranoj zemlji tokom Prve instalacije.

Elektronski vodič kroz programe

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe vašeg televizora možete pretražiti raspored emitovanja trenutno instaliranih kanala sa vaše liste kanala. Od povezanog emitovanja zavisi da li je ova mogućnost podržana ili ne.

Za pristup vodiču kroz programe, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** iz menija **televizora**.

Postoje 2 različite vrste rasporeda koje su dostupne, **Raspored vremenske linije** i **Sada/Sljedeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristite navigacijske tipke za kretanje kroz vodič programa. Koristite taster **Nazad/Povratak** da biste koristili opcije kartica na gornjoj strani ekrana.

Raspored vremenske linije

U ovoj opciji rasporeda, svi događaji navedenih kanala će biti prikazani po vremenskoj liniji. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija opcija događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratak** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite prvo **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Sada/Sljedeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sljedeći dan** za prikaz događaja prethodnog i sledećeg dana.

Označite prozor **Dodaci** i pritisnite **OK** da biste pristupili sljedećim opcijama.

Označavanje žanra: Prikazuje izbornik **Označavanje žanra**. Izaberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u vodiču kroz programe koji se podudaraju sa izabranim žanrom će biti označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretrage. Koristeći ove opcije, možete pretražiti bazu podataka vodiča kroz programe u skladu sa odabranim kriterijumom. Rezultati koji se podudaraju će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutnog događaja na označenom kanalu

Zumirano: Označite i pritisnite **OK** da biste vidjeli događaje u širem vremenskom intervalu.

Sada/slijedeći raspored

U ovoj opciji okviru će biti prikazani samo trenutni i budući događaji navedenih kanala. Možete koristiti navigacijske tipke za kretanje kroz listu događaja.

Koristite taster **Nazad/Povratak** da biste koristili dostupne opcije. Označite prozor **Filter** i pritisnite **OK** da biste vidjeli opcije filtriranja. Za promjenu okvira označite **Vremjenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Koristite tastere za usmjeravanje da označite događaj i pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije.

Odabir kanala: Koristeći ovu opciju, možete prebaciti na označeni kanal da biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

Više informacija: Prikaz detaljnih informacija o izabranom događaju. Koristite navigacijske tipke za nagore i nadole za kretanje kroz tekst.

Podesi tajmer za događaj / Izbriši tajmer za događaj: Izaberite opciju **Podesi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Za otkazivanje već postavljenog tajmera, označite taj događaj i pritisnite **OK**. Nakon toga izaberite opciju **Izbriši tajmer za događaj**. Tajmer će biti otkazan.

Snimaj/Izbriši snim. Tajmer (opciono): Izaberite opciju **Snimanje** i pritisnite dugme **OK**. Ako će se događaj prenositi u **budućnosti, bit će dodan na listu tajmera** I koji će se snimiti. Ako se izabrani događaj emituje u tom trenutku, snimanje će odmah početi. Da biste otkazali postavljeno snimanje, označite taj događaj i pritisnite taster **OK** i odaberite opciju **Izbriši snimak. Tajmer**. Tajmer snimanja će biti otkazan.

VAŽNO! Povezati USB disk na TV jedino kada je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odluku snimanja.

Napomene: Ne možete prebaciti na bilo koji drugi kanal dok je u toku aktivno snimanje ili tajmer na trenutnom kanalu.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer snimanja za dva ili više pojedinačnih događaja u istom vremenskom intervalu.

Teletekst usluga

Pritisnite tipku **Text** za ulaz. Pritisnite još jednom za aktivaciju mješanog moda, šta omogućava u isti mah vidjeti teletekst stranicu i TV emisiju. Pritisnite još jednom za izlaz. Ako je dostupno, odjelci i stranici teleteksta postaju označeni različitim bojama i mogu se birati pritiskanjem obojenih tipki. Slijedite uputstva sa ekrana.

Digitalni Teletekst

Pritisnite **Text** da biste vidjeli informacije digitalnog teleteksta. Koristite tipke u boji, tipke kursora i tipku **OK**. Način rukovanja razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Slijedite uputstva sa ekrana digitalnog teleteksta. Kada se ponovno pritisne tipka **Text**, TV se vraća na televizijski prenos.

Ažuriranje softvera

Vaš TV može automatski tražiti i ažurirati softver preko Antenskog/Kablovskog signala.

Traženje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Podešavanja>Sistem** a zatim **Više**. Idite do **Nadogradnja softvera** i pritisnite tipku **OK**. Zatim izaberite **Skeniranje** za nadogradnju i pritisnite taster **OK** za pretragu nove nadogradnje softvera.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazaće se upozorenje, pritisnite dugme **OK** da završite proces ažuriranja softvera i ponovo pokrenete TV.

Pretraživanje u 3:00 ujutro i režim ažuriranja

Vaš televizor će tražiti nova ažuriranja u 3:00 sati ako je omogućena opcija **Automatska pretraga** i ako je televizor povezan na antenski signal ili na internet. Ukoliko novi softver je pronađen i uspješno preuzet, on će biti instalirani tokom slijedećeg uključivanja.

Napomena: Ne isključujte napojni kabl kada LED trepće tokom procesa restartiranja. Kad se TV ne upali nakon ažuriranja, isključiti ga iz struje, sačekati dva minuta i onda ga opet uključiti.

Sva ažuriranja su automatski kontrolisana. Ako se obavi ručna pretraga i ne pronađe se softver, onda je ovo trenutna verzija.

Rješavanje problema i savjeti

TV se ne uključuje

Osigurite se da je utikač bjezbedno utaknut u zid. Pritisnite taster **Napajanje** na TV-u.

Loša slika

- Provjerite da li ste pravilno podesili TV.
- Nizak nivo signala može izazvati iskrivljenje slike. Provjerite priključke antene.
- Proverite jeste li unijeli tačnu frekvenciju kanala ako ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima signal. Također, provjerite je li odabran ispravan izvor.
- Je li antena ispravno priključena?
- Je li kabel antene oštećen?
- Koriste li se odgovarajući utikači za priključivanje antene?
- Ako niste sigurni, potražite savjet na mjestu kupnje.

Nema zvuka

- Provjerite da li je zvuk TV-a utišan. Pritisnite tipku **Mute** ili pojačajte zvuk za provjeru.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Provjerite ravnotežu u meniju **Zvuk**.

Daljinski upravljač - ne radi.

- Baterije možda su prazne. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda pogrešno umetnute. Pogledajte dio "Stavljanje baterija u daljinski upravljač".

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda uređaj nije povezan.
- Provjerite AV kabele i priključke kod vašeg uređaja.
- Provjerite da li je uređaj uključen.

Snimanje nije dostupno (opciono)

Da biste snimili program, morate prvo ispravno povezati USB memorijski uređaj na vašem TV-u dok je TV isključen. Zatim trebali bi uključiti TV da biste omogućili odliku snimanja. Ako ne možete snimati, provjerite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor (opciono)

Ukoliko se na ekranu prikaže poruka „učitavanje USB memorijskog uređaja je presporo“ dok počinjete snimanje, pokušajte restartovati snimanje. Ukoliko još dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtjeve brzine. Pokušajte sa drugim USB memorijskim uređajem.

PC-ulaz Tipični režimi prikazivanja

Sljedeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Moguće je da Vaš TV ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno	
EXT (SCART)	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
	RGB 50	O	
	RGB 60	O	
Bočni AV	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
PC/YPbPr	480i, 480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal kod LCD TV aparata možda neće biti pravilno prikazan. Uzrok tome može biti nekonzistentnost sa standardima opreme (DVD, STB prijemnik, itd.). Iskusite li takav problem, kontaktirajte predstavnika i proizvođača opreme.

Podržani formati fajlova u USB režimu

Mediji	Nastavak	Format	Napomene
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, strimovanje MPEG prijenosa, .ts,.trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P	
Audio	.mp3	MPEG1 Sloj 2/3	Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Stopa semplinga) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Stopa semplinga)
	(radi jedino sa video fajlovima)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa)
		.AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Stopa semplinga)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa)
		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bit rate) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Stopa semplinga)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384Kbps (Bit stopa) / 8KHz ~ 48KHz (Sampling stopa)
LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bit stopa) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling stopa)		
Slika	.jpeg	Osnovna	Rezolucija (DxŠ): 17000x10000
		Progresivna	Rezolucija (DxŠ): 4000x4000
	.bmp	-	Rezolucija (DxŠ): 5760x4096
Podnaslovi	.sub, .srt	-	-

Podržane DVI rezolucije

Kod priključivanja uređaja naprijeklučke vašeg TV-a koristeći kablove DVI ka HDMI (nisu isporučeni), vodite se sljedećim podacima o rezoluciji.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

DVD MODALITET (u zavisnosti od modela)

Informacija o bezbjednosti

Oprez

DVD plejere je laser klase 1. Ipak, ovaj proizvod koristi vidljivi laser koji može izazvati opasnu radijaciju. Osigurite se da pravilno rukujete plejerom.

**CLASS 1
LASERSKI
PROIZVOD**

RIZIK OD STRUJNOG UDARA


Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trougla obavještava korisnika o prisutnosti neizolirane "opasne voltaže" unutar kućišta proizvoda koja može imati dovoljnu magnitudu da predstavlja rizik od strujnog udara.

Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougaonika je namenjen upozoriti korisnika o postojanju važnih instrukcija oko rukovanja i održavanja koje se nalaze u pratećoj literaturi.

Napomene o diskovima

Oko rukovanja diskova


- Da biste držali disk čistim, držite ga jedino za rub. Ne dodirati površinu.
- Ne lepiti hartiju ili trake na disk.
- Ukoliko na disku ima neke supstance, kao na pr. lepilo, uklonite ga pre korišćenja diska.



- Ne ostavljati disk na direktnoj sunčevoj svjetlini ili izvorima toplote kao rupe za vruć zrak, ili ostavljati u kolima parkiranim na direktnoj sunčanoj svjetlini jer temperatura može se povećati veoma brzo i oštetiti disk.
- Nakon sviranja, vratite disk u njegovoj futrolu.

Oko čišćenja

- Pre pustanja, počistite disk krpom za čišćenje. Obrišite disk iz centra ka vani.



- Ne koristiti otapala kao benzin, razređivač, komercijalno dostupne čistače ili anti-statičke sprejeve namjenjene za vinil ploče.

Kako gledati DVD

Kada postavljate disk u punjač, označena strana diska mora biti na prednju stranu:

Kada je TV uključen, najprije prebacite na DVD izvor preko tastera **SOURCE** na daljinskom. Pritisnite Play na daljinskom upravljaču ili direktno pritisnite tipku Play na bočnom panelu. Ako nema diska unutar, najprije postavite disk i pritisnite play.

Napomena: Ako prebacite na drugi izvor pritiskom na tipke **Source** ili **Programme +/-** na daljinskom upravljaču, reprodukcija DVD-a bit će automatski zaustavljena. Trebate pritisnuti **Play** i ručno produžiti reprodukciju kada prebacite na režim DVD.

Tasteri kontrolnog panela DVD-a

▶ / || (Sviraj / Pauza)

Pusta/zaustavlja disk. Kada je aktivno DVD meni (meni korjena), taj taster radi kao "izbor" (izabire označenu stavku u meniju) ukoliko to nije zabranjeno sa strane diska.

■ / ▲ (Stop / Izbaciti)

Obustavlja reprodukciju diska / Izbaci ili napuni disk
Napomena:

Napomena:

Ne možete izbaciti diska preko daljinskog upravljača.

Tokom reprodukcije datoteke, treba pritisnuti tipku **Stop** tri puta kako biste izbacili disk.

Opšta reprodukcija

Osnovna reprodukcija

1. Pritisnite dugme Standby.
2. Umetnite disk u punjač.

Disk će biti automatski učitani i počinje reprodukcija ukoliko disk ne sadrži menije snimljene na njemu. Nakon nekoliko trenutaka na ekranu se može pokazati meni ili reprodukcija može početi odmah. Ovo zavisi od sadržaj diska i može varirati.


Napomena: Koraci 3 i 4 su jedino dostupni kada disk ima snimljeni meni na njemu.

3. Pritisnite **Dolje / Gore / Lijevo / Desno** ili numeričku(e) tipku(e) za izbor željenog naslova.


4. Pritisnite **OK** za potvrdu izabrane stavke.

Izabrana stavka može biti film, slika ili drugi pod-meni, ovisno o sadržaju diska.

Za vašu referencu

Ako je neka akcija koja odgovara nekom dugmetu zabranjena, pojavice se simbol .

Napomene oko reprodukcije

1. Neće se čuti zvuk tokom brzog premotavanja unaprijed ili premotavanja unazad.
2. Neće se čuti zvuk tokom usporene reprodukcije.
3. Gledanje suprotne usporene reprodukcije može ne biti dostupna ovisno o sadržaju DVD-a.
4. U nekim slučajevima, jezik prevoda neće biti odmah promjenjen nakon izbora.
5. Kada željeni jezik se ne postavlja, čak i nakon višestrukog pritiskanja tastera, to znači da je taj jezik nedostupan na disku.
6. Kada je DVD plejer restartiran ili kada je disk promjenjen, izbor prevoda se automatski vraća na početne postavke.
7. Ukoliko jezik koji nije dostupan na disku je izabran, jezik prevoda biće automatski postavljen na pritoritetni jezik diska.
8. Uobičajeno, nastaje cirkulacija kada se menja na drugi titl, što znači da možete otkazati prevod višestrukim pritiskanjem **Text** tastera dok se na ekranu ne pojavi „Titlovi isključeni“.
9. Kada se uključi struja ili kada se izvadi disk, jezik koji se čuje biće onaj koji je izabran tokom početnih postavki. Ako taj jezik nije zapisan na disku, čuje se jedino dostupni jezik.
10. Neke DVD diskove moguće je da nemaju menije za korijen i/ili naslove.
11. Koračanje unatrag nije dostupan.
12. Za vašu referencu:
Ukoliko pokušate uneti broj koji je veći od ukupnog vremena trenutnog naslova, kutija za pretragu vremena nestaje i na gornjem levom uglu ekrana se pojavljuje poruka  „Nevažeći unos“.
13. Slajdšou je onemogućen kada je ZUM uključen.

Disk se ne pokreće.

- Nema diska u plejeru. Postavite disk unutra.
- Disk je nepravilno postavljen.

Napomena: *Pobrinite se da je DVD disk u ladici s naljepnicom okrenutom naprijed.*

- Pogrešan tip diska. Plejer ne može svirati CD diskove. Kod regiona diska mora odgovarati kodu zemlje.

POgrešan jezik OSD-a

- Izaberite jezik u meniju.
- Jezik zvuka ili prevoda na DVD disku ne može se promeniti.
- Na DVD disku nisu snimljeni višejezični zvuk i/ili prevodi.
- Pokušajte promeniti zvuk ili prevode preko menija naslova DVD diska. Neki DVD diskovi ne dopuštaju da korisnik menja ove postavke bez korištenja menija diska.
- Ove funkcije nisu dostupne na DVD disku.

Nema slike

- Jeste li odabrali pravo dugme na daljinskom upravljaču? Pokušajte još jednom.

Nema zvuka

- Proverite nivo zvuka.
- Proverite jeli možda zvuk isključeni po grešku.

Distorzirani zvuk

- Proverite režim slušanja, da li je tačan.

Ukoliko ništa ne radi

Ukoliko ste pokušali gornja rešenja a nijedno od njih ne radi, pokušajte isključiti i ponovo uključiti Vaš TV. Ukoliko su svi ti postupci neuspešni, obratite se Vašem prodavcu ili tehničaru za opravke TV-DVD-a. Nikada nemojte pokušavati da sami popravite oštećeni TV.

Rešavanje problema DVD-a



Slabi kvalitet slike (DVD)

- Osigurite se da DVD disk nije ogreban. (Ogrebotine, otici prstiju itd.)
- Počistite DVD disk i pokušajte ponovo.

Vidite instrukcije u "Čišćenje diskova" o tome kako pravilno počisti disk.

- Pobrinite se da je DVD disk u ladici s naljepnicom okrenutom naprijed.
- Vlažan DVD ili kondenzacija mogu utjecati na opremu. Sačekajte 1-2 sati u režimu Pripravnosti kako bi se osušila oprema.


Tipovi diskova ompatibilni sa ovim uredom

Tipovi diskova (logoa)	Tipove snimanja	Veličina diska	Maksimalno trajanje reprodukcije	Karakteristike
	Audio + Video	12 cm	Jednostrani, 240 min. Dvostrani, 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> DVD sadrži odlične sliku i zvuk zahvaljujući sistemima Dolby Digital i MPEG-2. Različite funkcije ekrana i zvuka mogu biti izabrane preko menija na ekranu.
	Audio	12 cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> LP je snimljena kao analogni signal sa veću distorziju. CD je snimljen kao digitalni signal sa boljem kvalitetom zvuka, manje distorzije i manje pogoršanja kvaliteta zvuka tokom vremena.
	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Zavisí od MP3 kvaliteta.	<ul style="list-style-type: none"> MP3 je snimljen kao digitalni signal sa boljem kvalitetom zvuka, manje distorzije i manje pogoršanja kvaliteta zvuka tokom vremena.
	Video (nepomična slika)	12 cm	Zavisí od JPEG kvaliteta.	<ul style="list-style-type: none"> JPEG je snimljen kao digitalni signal sa boljim kvalitetom slike tokom vremena.

Za pravilno rukovanje, moraju se koristiti jedino diskove od 12 cm.

Tehnički podaci

Tipovi podržanih diskova	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/SL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Tipovi videa	MPEG-2 Video standard dekodiranja (MPEG-1 je podržani) Video prikaz na cjeli ekran 720x576 (PAL) i 720x480 (NTSC) piksele Stopa osveživanja od 50 i 60 Hz (PAL i NTSC) Stopa digitalnog bit-stream procesiranja i do 108Mbps/sek Linijska rezolucija od više od 500 linija	
Tip zvuka	MPEG multikanalno dekodiranje LPCM	
Audio izlaz	Analogni izlazi: 24 bit /48, 44.1kHz smanjenje stope sempla DAC	



1. Pripravnost
2. Izbor izvora
3. Numerička dugmad
4. Izbor audio jezika
5. Meni TV
6. Glasnoća Viša / Niža
7. Vrijeme
8. Navigacijska dugmad
9. OK / Odabir
10. Meni Natrag/Prethodno
11. Tipke u boji:
Crvena tipka - zumiranje
Zelena tipka - ponavljanje
Žuta tipka - glavni direktorijum
Plava tipka - naslov
12. Premotaj
13. Pauza
14. Odsviraj
15. Obustavi
16. Brzi Unaprijed
17. Izlaz
18. DVD meni
19. Izbor jezika titla
20. Utišaj

Općenito o korištenju DVD-ja (ako je DVD dostupan)

Možete rukovati sadržajem DVD-ja, filmskog CD-a, muzičkog CD-a ili CD sa slikama, koristeći prave tipke na vašem daljinskom upravljaču. Ispod su dane glavne funkcije najčešće korištenih tipki daljinskog.

Tipke	Reprodukcija DVD-a	Reprodukcija filma	Reprodukcija slike	Reprodukcija muzike
	Odsviraj	Odsviraj	Odsviraj	Odsviraj
	Pauza	Pauza	Pauza	Pauza
	Obustavi	Obustavi	Obustavi	Obustavi
	Preskoči natrag/ naprijed	Preskoči natrag/ naprijed	Zaokreni	Preskoči natrag/naprijed
	Označuje stavku menija / Premjestuje zumiranu sliku prema gore ili dole (ukoliko je dostupno).			
	Brzi napredak/Brzo natrag			
VODIČ	Prikazuje vrijeme/Pokazuje glavni meni postavki			
INFO	Izbor režima brojila vremena (tokom reprodukcije). Pritisnite više puta za prebacivanje među modalitetima.			
JEZIK	Pritisnite tipku Jezik za promjenu jezika zvuka.		X	X
MENU	Prikazuje TV meni.			
U redu	Ulaz / Pregled / Pusti			
ZELENO DUGME	Prikazuje opcije ponavljanja.			
RETURN/BACK	Vraća na prethodni meni (ako je dostupno).			
ŽUTO DUGME	Vraća na fasciklu korjen (ako je dostupno).			
TEKST	Pritisnite tipku Tekst za promjenu jezika ili isključivanje titlova.		X	X
PLAVO DUGME	Prikazuje meni diska (ako ga ima).	Prikazuje meni diska (ako ga ima).	X	X
CRVENO dugme	Zumira sliku. Pritisnite više puta za prebacivanje među opcijama zuma.			

Ostale funkcije - Kombinacija tipki (tokom reprodukcije)

	Sporo unapred.
	Postavlja brzinu sporog napredovanja
	Postavlja brzinu ubrzanog premotavanja naprijed
	Postavlja brzinu ubrzanog premotavanja natrag
	Potvrđuje komandu stop

(*) Možete ići na naslov direktnim pritiskom numeričkih tipki. Pritisnite 0 a potom broj da prebacite jedan naslov (naprimjer: da izaberete 5, pritisnite 0 i 5).

TOSHIBA